

797.

Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9, člana 89 stav 6, člana 90 stav 6, člana 91 stav 7, člana 93 stav 3, člana 94 stav 11, člana 95 i člana 96 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG”, br. 30/12, 30/17 i 82/20), uz prethodnu saglasnost Ministarstva kapitalnih investicija, Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA UPOTREBU PARAGLAJDERA,
DOZVOLAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE PILOTA PARAGLAJDERA**

Član 1

U Pravilniku o uslovima za upotrebu paraglajdera, dozvolama i organizacijama za osposobljavanje pilota paraglajdera („Službeni list CG”, br. 83/18 i 35/19), u članu 2 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„1a) akrobatsko letenje su namjerno izvedeni manevri vazduhoplova u kojima dolazi do naglih promjena položaja, pravca i brzine vazduhoplova, koji nisu neophodni za uobičajen let ili za obuku koja se izvodi u cilju sticanja dozvola i ovlašćenja;“

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka, koja glasi:

„5a) paraglajder je vazduhoplov bez krute osnovne konstrukcije kojeg čine krilo i sistem veza, a kojim pilot može sigurno poletjeti i sletjeti u uslovima bez vjetra upotrebom nogu, pomoćnog motora ili sredstava za vuču;“

Član 2

U članu 4 stav 6 mijenja se i glasi:

„Tokom izvođenja leta, paraglajder ili osoba koja leti paraglajderom, mora da bude opremljen/a padobranom za spašavanje.“

Član 3

U članu 11 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Rok važenja iz stava 2 ovog člana računa se od dana sprovedenog ispita ili provjere praktične osposobljenosti do kraja odgovarajućeg mjeseca.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, rok važenja iz stava 2 ovog člana računa se od dana isticanja roka važenja ovlašćenja, ako je provjera praktične osposobljenosti za produženje roka važenja ovlašćenja sprovedena u periodu od tri mjeseca koji neposredno prethode danu isticanja roka važenja ovlašćenja.“

Član 4

U članu 12 poslije stava 1 dodaje se novi stav, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, imalac ovlašćenja za letenje paraglajderom sa motorom ima pravo da vrši letenje paraglajderom sa motorom sa putnikom ako posjeduje važeće ovlašćenje za letenje sa putnikom i ako paraglajder ispunjava uslove ukupne nosivosti i druge uslove koje je utvrdio proizvođač paraglajdera.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 5

U članu 17 stav 1 riječi „ili obnovu“ brišu se.

U stavu 1 tačka 2 i u stavu 2 riječ „ovlašćeni“ zamjenjuje se riječju „autorizovani“.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Uz zahtjev za obnovu roka važenja ovlašćenja prilaže se:

- 1) dokaz o završenom dodatnom stručnom osposobljavanju;
- 2) potvrda o položenoj provjeri praktične osposobljenosti koju sprovodi ovlašćeni ispitivač i
- 3) važeće ljekarsko uvjerenje iz člana 5 ovog pravilnika.

Procjenu obima dodatnog stručnog osposobljavanja iz stava 2 tačka 1 ovog člana i njegovo eventualno sprovođenje vrši organizacija za osposobljavanje.“

U stavu 2 riječi „Izuzetno od stava 1 ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana“.

U stavu 3 riječi „iz stava 2 ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 4 ovog člana“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 4, 5 i 6.

Član 6

U članu 18 stav 1 tačka 2 alineja 3 riječ „ovlašćeni“ zamjenjuje se riječju „autorizovani“.

Član 7

U članu 20 stav 3 mijenja se i glasi:

„Organizacija za osposobljavanje mora da obezbijedi primjenljivu opremu za radio-komunikaciju u cilju nesmetane komunikacije između lica koje sprovodi stručno osposobljavanje i učenika-pilota.“

Član 8

U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ispit za sticanje dozvole pilota paraglajdera ili odgovarajućeg ovlašćenja i provjeru praktične osposobljenosti za produženje ili obnovu roka važenja odgovarajućeg ovlašćenja sprovodi autorizovani ispitivač pilota paraglajdera sa Liste ispitivača koju utvrđuje Agencija.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana, za ispitivača pilota paraglajdera Agencija može da autorizuje ispitivača kojeg su autorizovale strane nadležne vazduhoplovne vlasti, a koji ispunjava uslove iz stava 2 tač. 1 do 5 ovog člana.

Agencija izdaje autorizaciju iz stava 3 ovog člana sa rokom važenja na koji je izdata autorizacija koju je izdala strana vazduhoplovna vlast. “

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 5, 6 i 7.

Član 9

U članu 28 stav 2 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) da imalac autorizacije izvršava letove pod dejstvom alkohola, droge ili drugih psihoaktivnih supstanci;“

Član 10

U Prilogu 1 obrazac se zamjenjuje novim obrascem koji je dat u prilogu ovog pravilnika.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01/2-040/23-366/7

Podgorica, 12.05.2023. godine

Direktor,

Zoran Maksimović, s.r.

XII			
Ratings / Ovlašćenja			
Rating Ovlašćenje		Date of test/check Datum ispita/provjere	Valid until Rok važenja
M	Paraglider with motor Paragljajder sa motorom	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
I	Instructor Instruktor	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
T	Tandem pilot Pilot paraglajdera sa putnikom	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
A	Aerobatic Pilot Akrobatski pilot	dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
Remarks and restrictions / Napomene i ograničenja			
None.			

Montenegro
Civil Aviation Agency
Crna Gora
Agencija za civilno vazduhoplovstvo



PARAGLIDER PILOT LICENCE
DOZVOLA PILOTA PARAGLAJDERA

*This licence is issued in accordance with
Montenegro Law on Air Transport*

**Ova dozvola je izdata u skladu sa
Zakonom o vazdušnom saobraćaju**

FOA-FRM-150

Licence No: ME.NAT.xxxx.PGL

I	State of issue / Država izdavalac MONTENEGRO / CRNA GORA	
III	Licence Number / Broj dozvole ME.NAT.xxxx.PGL	
IV	Last and first name of holder / Prezime i ime imaoca dozvole	
IVa	Date of birth (dd/mm/yyyy) / Datum rođenja dd/mm/yyyy	
XIV	Place of birth / Mjesto rođenja	
V	Address of holder (street, town, postal code) / Adresa imaoca (ulica, grad, pošt.br)	
VI	Nationality / Državljanstvo	
VII	Signature of holder / Potpis imaoca	
VIII	Issuing authority / Organ koji izdaje dozvolu Montenegro Civil Aviation Agency / Agencija za civilno vazduhoplovstvo	
X	Date / Datum dd/mm/yyyy	Signature of issuing officer / Potpis ovlašćenog lica
XI	Seal or stamp of issuing competent authority / Pečat ili žig nadležnog organa koji izdaje dozvolu	

Licence No: ME.NAT.xxxx.PGL

II			Title of licence, date of initial issue and country code / Naziv dozvole, datum inicijalnog izdavanja i kod države
PGL		dd/mm/yyyy	ME
IX			<p>Validity / Važnost:</p> <p><i>The privileges of the licence shall be exercised only if the holder has a valid medical certificate for the required privilege. / Privilegije na osnovu dozvole mogu se izvršavati samo ukoliko imalac posjeduje važeće ljekarsko uvjerenje zahtijevano za vrstu dozvole.</i></p> <p><i>A document containing a photo shall be carried for the purposes of identification of the licence holder. / Dokument koji sadrži fotografiju mora se nositi u cilju identifikacije imaoca dozvole.</i></p> <p><i>This licence shall remain in force for the holder lifetime unless revoked, suspended or varied. / Ova dozvola važi doživotno ukoliko nije povučena, suspendovana ili na drugi način stavljena van snage.</i></p>
XII			<p>Radiotelephony privileges / Pravo korišćenja radio telefonije:</p> <p><i>The holder of this licence has demonstrated competence to operate R/T equipment on board in aircraft in language: / Imalac dozvole pokazao je sposobnost upotrebe R/T opreme instalirane na vazduhoplovu na jeziku:</i></p> <p><i>See Radio telephony licence No. / Pogledaj dozvolu za radio telefoniju broj:</i></p>